

CALENDARI I INSTRUCCIONS INICI DE CURS

El dia indicat, l'alumnat serà rebut per la tutora o tutor a la porta principal, qui li mostrarà el centre i la seua aula. Assajaran quin serà el protocol d'entrada i eixida i li donarà l'horari i la declaració responsable. L'alumnat de Xarxa Llibres, haurà de portar una motxilla buida per emportar-se els llibres. En acabar, se n'aniran a casa.

7 de setembre: jornada d'acollida de 1r ESO

9.00h: 1r ESO A
10.00h: 1r ESO B
11.00h: 1r ESO C

8 i 9 de setembre: festius locals

10 de setembre: jornada d'acollida de 2n ESO, 2n PAC, 3r ESO i 3r PMAR

8.30h: 2n ESO A	12.00h: 3r ESO A
9.00h: 2n ESO B	12.30h: 3r ESO B
9.30h: 2n ESO C	13.00h: 3r ESO C
10.30h: 2n ESO D	13.30h: 3r PMAR
11.30h: 2n PAC	

11 de setembre: jornada d'acollida de 4t ESO, Batxillerats, FPB, Cicle Mitjà i Cicle Superior.

8.30h: 4t ESO A	11.30h: 1r Bat H	14.20h: FPB1 i FPB2
9.00h: 4t ESO B	12.00h: 1r Bat C	15.15h: 1r CFGM, 2n CFGM i 1r CFGS
9.30h: 4t ESO C	12.30h: 2n Bat H	
10.00h: 4t PR	13.00h: 2n Bat C	

Les classes començaran amb normalitat i de forma presencial per a tots els cursos dilluns 14 de setembre, a excepció dels següent cursos en semipresencialitat, que assistiran en dies alterns:

3r ESO B: d'Alas S., Z. a León B., A. dilluns 14 i de Limones P., M. a Toledano G., N. dimarts 15

3r ESO C: d'Addabo G., P. a Gómez M., C. dilluns 14 i de Jiménez G., A. a Yébana M., L. Dimarts 15

1r Bat H: d'Atencia Q., E. a Moldovan, V. dilluns 14 i de Montalt M., P. a Yébana M., Y. Dimarts 15.

Per a afavorir l'acollida dels grups, pot consultar a quin grup pertany l'alumna/e a la Webfamília o telefonar al centre (961206300)



Unió Europea

Fons Social Europeu
El FSE inverteix en el teu futur

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE A COMPLIR PER TOT L'ALUMNAT

L'IES Clara Campoamor ha elaborat el pla de contingència i actuació davant la Covid-19, seguint els criteris marcats per les autoritats educatives i sanitàries i que estarà disponible a la pàgina web.

Aquestes, són algunes de les mesures que l'alumnat ha de conèixer.

- L'alumnat que presente simptomatologia (tos, febra, dificultat per a respirar) ha de quedar-se a casa i avisar les autoritats sanitàries perquè valore la seua situació. L'alumnat que es trobe en aïllament o en període de quarantena per contacte estret amb algun contagiats o a l'espera de diagnòstic, no ha d'acudir al centre i ho comunicarà al més prompte possible a la seua tutora o tutor.
- L'ús de la mascareta és obligatori en tots els espais del centre (excepte l'imprescindible per a esmorzar). L'alumnat haurà de vindre de casa amb la mascareta correctament col·locada.
- S'ha de respectar la distància mínima d'1,5 metres en tot moment, fins i tot abans de l'accés al centre. En aquest sentit, les taules de les aules estan disposades per a guardar aquesta distància i no es podran moure o canviar. L'alumnat ocuparà la mateixa taula durant tot el curs.
- Higiene de mans. Cal rentar-se-les freqüentment amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. Les aules disposaran de paperera, gel i paper, així com esprais desinfectants per als ordinadors.
- Hem d'evitar tocar-nos el nas, els ulls i la boca. Per a tossir o esternudar hem de tapar-nos amb el colze o en un mocador de paper que dipositarem a la paperera.
- Hem d'evitar tocar portes, poms, baranes... Les portes i finestres de les aules estaran obertes per facilitar l'accés i eixida i mantenir els espais ventilats. S'ha reforçat el servei de neteja, especialment en banys i espais de més ús.
- Es respectarà el protocol d'entrada i eixida del centre, de baixada i ubicació al pati, així com els itineraris de circulació dels passadissos i escales, on s'ha d'anar sempre per la dreta.
- No es podrà compartir menjar, beguda o material amb la resta de companys. Les fonts del pati estaran inutilitzades. S'evitaran els gestos o salutacions que suposen el contacte físic.
- Si l'alumnat es troba malament durant la jornada escolar, ho comunicarà al professorat. S'ha habilitat una "sala Covid-19" per a aïllar a qui presente símptomes. Allí romandrà fins que un familiar o tutor/a legal vinga a recollir-lo.



Unió Europea

Fons Social Europeu
El FSE inverteix en el teu futur